'16.29″O (https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Museum_van_Filistynse_Kultuur&params=31_46_20.56_N_35_12_16.29_E_)

WIKIPEDIA

# Museum van Filistynse Kultuur

in Wikipedia, die vrye ensiklopedie

Die **Museum van Filistynse Kultuur** (Hebreeus: המוזיאון לתרבות הפלשתים ע"ש קורין ממן - *Corinne Mamane Museum of Philistine Culture*) is 'n argeologiese museum in Ashdod, Israel. Dit is toegewy aan die kultuur van die Filistyne, wat in die omgewing van die stad gewoon het. Dit is die enigste museum ter wêreld wat aan die Filistynse kultuur gewy is. Dit is ook die eerste museum wat in 1990 in Ashdod geopen het.

**Museum van Filistynse Kultuur**

Die Museum van Filistynse Kultuur

| | |
|---|---|
| **Plek** | Ashdod |
| **Land** | Israel |
| **Openingsjaar** | 1990 |
| **Tipe museum** | Kuns en geskiedenis |
| **Webtuiste** | *www.phcm.co.il/en* (http://www.phcm.co.il/en) |

## Galery

## Eksterne skakels

- Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Israel Museum.
- Museum van Filistynse Kultuur (http://www.phcm.co.il/en)

---

Ontsluit van "https://af.wikipedia.org/w/index.php?title=Museum_van_Filistynse_Kultuur&oldid=1893312"

**Die bladsy is laas op 17 Januarie 2019 om 23:49 bygewerk.**

Die teks is beskikbaar onder die lisensie Creative Commons Erkenning-Insgelyks Deel. Aanvullende voorwaardes kan moontlik ook van toepassing wees. Sien die Algemene Voorwaardes vir meer inligting.